

Farmdaze 6 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
1 ELI DICKERSON	ATLANTA, GA	6HRS	619	Laps: 22 05:52:36.68	22	N/A	M	38	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:16:02.838	08:16	7.3mph	00:16:02.838	
				3.88	00:16:30.033	08:30	7.1mph	00:32:32.871	
				5.82	00:15:54.566	08:12	7.3mph	00:48:27.437	
				7.76	00:16:00.824	08:15	7.3mph	01:04:28.261	
				9.7	00:15:55.497	08:12	7.3mph	01:20:23.758	
				11.64	00:16:06.117	08:18	7.2mph	01:36:29.875	
				13.58	00:15:26.734	07:57	7.5mph	01:51:56.609	
				15.52	00:15:10.660	07:49	7.7mph	02:07:07.269	
				17.46	00:15:24.966	07:56	7.6mph	02:22:32.235	
				19.4	00:15:29.673	07:59	7.5mph	02:38:01.908	
				21.34	00:15:17.892	07:53	7.6mph	02:53:19.800	
				23.28	00:15:07.832	07:47	7.7mph	03:08:27.632	
				25.22	00:15:06.556	07:47	7.7mph	03:23:34.188	
				27.16	00:15:26.551	07:57	7.5mph	03:39:00.739	
				29.1	00:15:30.427	07:59	7.5mph	03:54:31.166	
				31.04	00:16:00.262	08:14	7.3mph	04:10:31.428	
				32.98	00:16:06.977	08:18	7.2mph	04:26:38.405	
				34.92	00:16:22.728	08:26	7.1mph	04:43:01.133	
				36.86	00:16:54.442	08:42	6.9mph	04:59:55.575	
				38.8	00:17:53.367	09:13	6.5mph	05:17:48.942	
				40.74	00:18:04.402	09:18	6.4mph	05:35:53.344	
				42.68	00:16:43.340	08:37	7.0mph	05:52:36.684	
2 BRIAN MONTERO	ATLANTA, GA	6HRS	622	Laps: 20 05:59:02.21	20	N/A	M	43	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:19:49.972	10:13	5.9mph	00:19:49.972	
				3.88	00:17:12.466	08:52	6.8mph	00:37:02.438	
				5.82	00:16:44.578	08:37	7.0mph	00:53:47.016	
				7.76	00:17:02.390	08:47	6.8mph	01:10:49.406	
				9.7	00:16:21.889	08:26	7.1mph	01:27:11.295	
				11.64	00:17:10.699	08:51	6.8mph	01:44:21.994	
				13.58	00:17:12.515	08:52	6.8mph	02:01:34.509	
				15.52	00:17:07.193	08:49	6.8mph	02:18:41.702	
				17.46	00:16:19.425	08:24	7.1mph	02:35:01.127	
				19.4	00:17:14.908	08:53	6.7mph	02:52:16.035	
				21.34	00:18:48.354	09:41	6.2mph	03:11:04.389	
				23.28	00:16:57.237	08:44	6.9mph	03:28:01.626	
				25.22	00:17:43.256	09:08	6.6mph	03:45:44.882	
				27.16	00:19:10.716	09:53	6.1mph	04:04:55.598	
				29.1	00:18:11.863	09:22	6.4mph	04:23:07.461	
				31.04	00:18:30.303	09:32	6.3mph	04:41:37.764	
				32.98	00:19:34.184	10:05	5.9mph	05:01:11.948	
				34.92	00:20:55.105	10:46	5.6mph	05:22:07.053	
				36.86	00:19:32.243	10:04	6.0mph	05:41:39.296	
				38.8	00:17:22.921	08:57	6.7mph	05:59:02.217	
3 MATTHEW OWENBY	SAVANNAH, GA	6HRS	611	Laps: 19 06:22:58.72	19	N/A	M	50	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:16:49.390	08:40	6.9mph	00:16:49.390	
				3.88	00:16:41.330	08:36	7.0mph	00:33:30.720	
				5.82	00:16:39.513	08:35	7.0mph	00:50:10.233	
				7.76	00:18:14.569	09:24	6.4mph	01:08:24.802	
				9.7	00:20:40.948	10:39	5.6mph	01:29:05.750	
				11.64	00:18:20.013	09:27	6.3mph	01:47:25.763	
				13.58	00:18:05.098	09:19	6.4mph	02:05:30.861	
				15.52	00:19:50.519	10:13	5.9mph	02:25:21.380	
				17.46	00:18:21.834	09:27	6.3mph	02:43:43.214	
				19.4	00:19:52.910	10:14	5.9mph	03:03:36.124	
				21.34	00:19:10.542	09:53	6.1mph	03:22:46.666	
				23.28	00:22:19.473	11:30	5.2mph	03:45:06.139	
				25.22	00:22:01.640	11:21	5.3mph	04:07:07.779	
				27.16	00:20:21.776	10:29	5.7mph	04:27:29.555	
				29.1	00:22:59.119	11:50	5.1mph	04:50:28.674	
				31.04	00:22:25.121	11:33	5.2mph	05:12:53.795	
				32.98	00:26:26.492	13:37	4.4mph	05:39:20.287	
				34.92	00:16:29.209	08:29	7.1mph	05:55:49.496	
				36.86	00:27:09.229	13:59	4.3mph	06:22:58.725	

Farmdaze 6 Hour

Place	Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
4	CARLEE JAMES	STAYESBORO, GA	6HRS	630	Laps: 19 06:23:41.75	19	N/A	F	36	USA
					<u>Split Description</u>					<u>Cummulative</u>
					1.94	00:19:48.499	10:12		5.9mph	00:19:48.499
					3.88	00:18:02.913	09:18		6.4mph	00:37:51.412
					5.82	00:18:10.316	09:22		6.4mph	00:56:01.728
					7.76	00:18:36.511	09:35		6.3mph	01:14:38.239
					9.7	00:16:57.036	08:44		6.9mph	01:31:35.275
					11.64	00:17:31.500	09:02		6.6mph	01:49:06.775
					13.58	00:17:58.555	09:15		6.5mph	02:07:05.330
					15.52	00:19:21.154	09:58		6.0mph	02:26:26.484
					17.46	00:19:06.785	09:51		6.1mph	02:45:33.269
					19.4	00:19:55.042	10:16		5.8mph	03:05:28.311
					21.34	00:19:55.000	10:16		5.8mph	03:25:23.311
					23.28	00:21:25.510	11:02		5.4mph	03:46:48.821
					25.22	00:20:28.611	10:33		5.7mph	04:07:17.432
					27.16	00:21:40.352	11:10		5.4mph	04:28:57.784
					29.1	00:18:39.812	09:37		6.2mph	04:47:37.596
					31.04	00:18:13.462	09:23		6.4mph	05:05:51.058
					32.98	00:21:30.518	11:05		5.4mph	05:27:21.576
					34.92	00:24:39.661	12:42		4.7mph	05:52:01.237
					36.86	00:31:40.519	16:19		3.7mph	06:23:41.756
5	CHECO COLON-GAUD	STATESBORO, GA	6HRS	629	Laps: 18 05:59:27.78	18	N/A	M	40	USA
					<u>Split Description</u>					<u>Cummulative</u>
					1.94	00:19:47.629	10:12		5.9mph	00:19:47.629
					3.88	00:18:04.018	09:18		6.4mph	00:37:51.647
					5.82	00:16:59.152	08:45		6.9mph	00:54:50.799
					7.76	00:18:28.323	09:31		6.3mph	01:13:19.122
					9.7	00:18:16.710	09:25		6.4mph	01:31:35.832
					11.64	00:17:31.209	09:01		6.6mph	01:49:07.041
					13.58	00:17:58.521	09:15		6.5mph	02:07:05.562
					15.52	00:19:20.657	09:58		6.0mph	02:26:26.219
					17.46	00:19:07.150	09:51		6.1mph	02:45:33.369
					19.4	00:19:54.789	10:15		5.8mph	03:05:28.158
					21.34	00:19:56.512	10:16		5.8mph	03:25:24.670
					23.28	00:20:52.613	10:45		5.6mph	03:46:17.283
					25.22	00:21:00.430	10:49		5.5mph	04:07:17.713
					27.16	00:19:49.050	10:12		5.9mph	04:27:06.763
					29.1	00:20:28.250	10:33		5.7mph	04:47:35.013
					31.04	00:19:03.775	09:49		6.1mph	05:06:38.788
					32.98	00:32:39.583	16:50		3.6mph	05:39:18.371
					34.92	00:20:09.409	10:23		5.8mph	05:59:27.780
6	RONALD VARGAS	HHI, SC	6HRS	626	Laps: 18 06:07:21.83	18	N/A	M	53	USA
					<u>Split Description</u>					<u>Cummulative</u>
					1.94	00:17:55.151	09:14		6.5mph	00:17:55.151
					3.88	00:18:02.646	09:18		6.5mph	00:35:57.797
					5.82	00:18:11.275	09:22		6.4mph	00:54:09.072
					7.76	00:18:09.479	09:21		6.4mph	01:12:18.551
					9.7	00:18:11.310	09:22		6.4mph	01:30:29.861
					11.64	00:18:22.731	09:28		6.3mph	01:48:52.592
					13.58	00:18:09.241	09:21		6.4mph	02:07:01.833
					15.52	00:18:37.752	09:36		6.2mph	02:25:39.585
					17.46	00:21:31.571	11:05		5.4mph	02:47:11.156
					19.4	00:20:13.784	10:25		5.8mph	03:07:24.940
					21.34	00:23:33.678	12:08		4.9mph	03:30:58.618
					23.28	00:22:03.183	11:22		5.3mph	03:53:01.801
					25.22	00:22:18.184	11:29		5.2mph	04:15:19.985
					27.16	00:19:55.646	10:16		5.8mph	04:35:15.631
					29.1	00:23:14.583	11:58		5.0mph	04:58:30.214
					31.04	00:22:52.093	11:47		5.1mph	05:21:22.307
					32.98	00:23:38.760	12:11		4.9mph	05:45:01.067
					34.92	00:22:20.763	11:31		5.2mph	06:07:21.830

Farmdaze 6 Hour

Place	Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
7	CHRIS JENKINS	SAVANNAH, GA	6HRS	621	Laps: 18 06:29:40.15	18	N/A	M	36	USA
					<u>Split Description</u>					<u>Cummulative</u>
					1.94	00:21:54.131	11:17	5.3mph		00:21:54.131
					3.88	00:20:24.037	10:30	5.7mph		00:42:18.168
					5.82	00:20:38.076	10:38	5.6mph		01:02:56.244
					7.76	00:21:32.389	11:06	5.4mph		01:24:28.633
					9.7	00:20:00.387	10:18	5.8mph		01:44:29.020
					11.64	00:19:26.699	10:01	6.0mph		02:03:55.719
					13.58	00:19:25.833	10:00	6.0mph		02:23:21.552
					15.52	00:19:47.368	10:12	5.9mph		02:43:08.920
					17.46	00:19:49.178	10:13	5.9mph		03:02:58.098
					19.4	00:22:26.957	11:34	5.2mph		03:25:25.055
					21.34	00:20:46.887	10:42	5.6mph		03:46:11.942
					23.28	00:21:33.991	11:07	5.4mph		04:07:45.933
					25.22	00:21:01.267	10:50	5.5mph		04:28:47.200
					27.16	00:19:39.535	10:08	5.9mph		04:48:26.735
					29.1	00:20:17.455	10:27	5.7mph		05:08:44.190
					31.04	00:23:13.056	11:58	5.0mph		05:31:57.246
					32.98	00:22:13.018	11:27	5.2mph		05:54:10.264
					34.92	00:35:29.893	18:17	3.3mph		06:29:40.157
8	ANDREW RODDIN	BROOKLYN, NY	6HRS	632	Laps: 17 05:12:32.29	17	N/A	M	29	USA
					<u>Split Description</u>					<u>Cummulative</u>
					1.94	00:16:01.488	08:15	7.3mph		00:16:01.488
					3.88	00:16:32.557	08:31	7.0mph		00:32:34.045
					5.82	00:15:54.675	08:12	7.3mph		00:48:28.720
					7.76	00:16:00.835	08:15	7.3mph		01:04:29.555
					9.7	00:18:39.995	09:37	6.2mph		01:23:09.550
					11.64	00:18:01.502	09:17	6.5mph		01:41:11.052
					13.58	00:16:14.094	08:22	7.2mph		01:57:25.146
					15.52	00:17:39.176	09:05	6.6mph		02:15:04.322
					17.46	00:17:03.031	08:47	6.8mph		02:32:07.353
					19.4	00:17:26.974	08:59	6.7mph		02:49:34.327
					21.34	00:17:45.898	09:09	6.6mph		03:07:20.225
					23.28	00:18:14.014	09:23	6.4mph		03:25:34.239
					25.22	00:17:24.360	08:58	6.7mph		03:42:58.599
					27.16	00:18:30.141	09:32	6.3mph		04:01:28.740
					29.1	00:19:22.913	09:59	6.0mph		04:20:51.653
					31.04	00:31:22.119	16:10	3.7mph		04:52:13.772
					32.98	00:20:18.526	10:28	5.7mph		05:12:32.298
9	KERRY DULINA	RICHMOND HILL, GA	6HRS	607	Laps: 17 06:04:17.56	17	N/A	F	43	USA
					<u>Split Description</u>					<u>Cummulative</u>
					1.94	00:17:17.076	08:54	6.7mph		00:17:17.076
					3.88	00:17:37.103	09:04	6.6mph		00:34:54.179
					5.82	00:18:51.000	09:43	6.2mph		00:53:45.179
					7.76	00:18:26.627	09:30	6.3mph		01:12:11.806
					9.7	00:18:16.694	09:25	6.4mph		01:30:28.500
					11.64	00:21:13.633	10:56	5.5mph		01:51:42.133
					13.58	00:20:26.988	10:32	5.7mph		02:12:09.121
					15.52	00:21:07.225	10:53	5.5mph		02:33:16.346
					17.46	00:20:10.879	10:24	5.8mph		02:53:27.225
					19.4	00:23:18.219	12:00	5.0mph		03:16:45.444
					21.34	00:25:19.187	13:03	4.6mph		03:42:04.631
					23.28	00:23:37.292	12:10	4.9mph		04:05:41.923
					25.22	00:22:47.339	11:44	5.1mph		04:28:29.262
					27.16	00:25:32.456	13:09	4.6mph		04:54:01.718
					29.1	00:22:26.514	11:34	5.2mph		05:16:28.232
					31.04	00:21:38.071	11:09	5.4mph		05:38:06.303
					32.98	00:26:11.259	13:29	4.4mph		06:04:17.562

Farmdaze 6 Hour

Place	Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
10	DAN SNOPE	SAVANNAH, GA	6HRS	601	Laps: 16 05:43:05.47	16	N/A	M	58	USA
					<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
					1.94		00:19:32.545	10:04	6.0mph	00:19:32.545
					3.88		00:18:56.502	09:45	6.1mph	00:38:29.047
					5.82		00:19:19.597	09:57	6.0mph	00:57:48.644
					7.76		00:19:00.670	09:47	6.1mph	01:16:49.314
					9.7		00:19:05.408	09:50	6.1mph	01:35:54.722
					11.64		00:19:02.578	09:48	6.1mph	01:54:57.300
					13.58		00:19:18.785	09:57	6.0mph	02:14:16.085
					15.52		00:20:42.602	10:40	5.6mph	02:34:58.687
					17.46		00:19:54.099	10:15	5.8mph	02:54:52.786
					19.4		00:21:05.929	10:52	5.5mph	03:15:58.715
					21.34		00:21:07.833	10:53	5.5mph	03:37:06.548
					23.28		00:22:16.532	11:28	5.2mph	03:59:23.080
					25.22		00:24:13.726	12:29	4.8mph	04:23:36.806
					27.16		00:29:58.544	15:27	3.9mph	04:53:35.350
					29.1		00:21:45.858	11:13	5.3mph	05:15:21.208
					31.04		00:27:44.266	14:17	4.2mph	05:43:05.474
11	MARGARET GIBBS	CHARLESTON, SC	6HRS	618	Laps: 16 06:03:26.88	16	N/A	F	30	USA
					<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
					1.94		00:21:33.987	11:07	5.4mph	00:21:33.987
					3.88		00:21:31.192	11:05	5.4mph	00:43:05.179
					5.82		00:20:48.168	10:43	5.6mph	01:03:53.347
					7.76		00:21:17.219	10:58	5.5mph	01:25:10.566
					9.7		00:21:03.273	10:51	5.5mph	01:46:13.839
					11.64		00:20:49.322	10:44	5.6mph	02:07:03.161
					13.58		00:20:46.864	10:42	5.6mph	02:27:50.025
					15.52		00:20:35.102	10:36	5.7mph	02:48:25.127
					17.46		00:22:22.504	11:32	5.2mph	03:10:47.631
					19.4		00:23:28.132	12:05	5.0mph	03:34:15.763
					21.34		00:24:14.325	12:29	4.8mph	03:58:30.088
					23.28		00:24:06.915	12:25	4.8mph	04:22:37.003
					25.22		00:27:00.119	13:55	4.3mph	04:49:37.122
					27.16		00:26:01.636	13:24	4.5mph	05:15:38.758
					29.1		00:24:54.961	12:50	4.7mph	05:40:33.719
					31.04		00:22:53.164	11:47	5.1mph	06:03:26.883
12	DAVID SCHUITEMA	COVINGTON, GA	6HRS	615	Laps: 16 06:09:31.17	16	N/A	M	58	USA
					<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
					1.94		00:21:48.302	11:14	5.3mph	00:21:48.302
					3.88		00:19:39.972	10:08	5.9mph	00:41:28.274
					5.82		00:19:01.459	09:48	6.1mph	01:00:29.733
					7.76		00:19:04.668	09:50	6.1mph	01:19:34.401
					9.7		00:18:37.976	09:36	6.2mph	01:38:12.377
					11.64		00:20:10.221	10:23	5.8mph	01:58:22.598
					13.58		00:20:49.944	10:44	5.6mph	02:19:12.542
					15.52		00:22:39.022	11:40	5.1mph	02:41:51.564
					17.46		00:25:09.032	12:57	4.6mph	03:07:00.596
					19.4		00:26:32.068	13:40	4.4mph	03:33:32.664
					21.34		00:25:49.510	13:18	4.5mph	03:59:22.174
					23.28		00:26:34.474	13:41	4.4mph	04:25:56.648
					25.22		00:29:14.405	15:04	4.0mph	04:55:11.053
					27.16		00:26:04.814	13:26	4.5mph	05:21:15.867
					29.1		00:27:31.947	14:11	4.2mph	05:48:47.814
					31.04		00:20:43.364	10:40	5.6mph	06:09:31.178

Farmdaze 6 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
13 AMBER MANOR	CHARLESTON, SC	6HRS	635	Laps: 16 06:22:44.96	16	N/A	F	34	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:22:27.856	11:34	5.2mph	00:22:27.856	
				3.88	00:24:47.568	12:46	4.7mph	00:47:15.424	
				5.82	00:24:00.495	12:22	4.8mph	01:11:15.919	
				7.76	00:26:30.655	13:39	4.4mph	01:37:46.574	
				9.7	00:24:44.900	12:45	4.7mph	02:02:31.474	
				11.64	00:24:44.065	12:45	4.7mph	02:27:15.539	
				13.58	00:23:03.377	11:53	5.0mph	02:50:18.916	
				15.52	00:22:10.258	11:25	5.2mph	03:12:29.174	
				17.46	00:22:25.629	11:33	5.2mph	03:34:54.803	
				19.4	00:20:47.490	10:43	5.6mph	03:55:42.293	
				21.34	00:22:25.368	11:33	5.2mph	04:18:07.661	
				23.28	00:24:00.303	12:22	4.8mph	04:42:07.964	
				25.22	00:24:26.154	12:35	4.8mph	05:06:34.118	
				27.16	00:23:39.054	12:11	4.9mph	05:30:13.172	
				29.1	00:23:25.506	12:04	5.0mph	05:53:38.678	
				31.04	00:29:06.286	15:00	4.0mph	06:22:44.964	
14 JENN SCOTT	STATESBORO, GA	6HRS	631	Laps: 16 06:23:42.20	16	N/A	F	33	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:19:48.287	10:12	5.9mph	00:19:48.287	
				3.88	00:18:03.360	09:18	6.4mph	00:37:51.647	
				5.82	00:18:10.003	09:21	6.4mph	00:56:01.650	
				7.76	00:18:37.553	09:36	6.2mph	01:14:39.203	
				9.7	00:30:13.622	15:34	3.9mph	01:44:52.825	
				11.64	00:20:39.022	10:38	5.6mph	02:05:31.847	
				13.58	00:23:01.408	11:52	5.1mph	02:28:33.255	
				15.52	00:21:50.127	11:15	5.3mph	02:50:23.382	
				17.46	00:22:31.438	11:36	5.2mph	03:12:54.820	
				19.4	00:23:59.457	12:22	4.9mph	03:36:54.277	
				21.34	00:27:25.082	14:08	4.2mph	04:04:19.359	
				23.28	00:20:44.166	10:41	5.6mph	04:25:03.525	
				25.22	00:28:53.141	14:53	4.0mph	04:53:56.666	
				27.16	00:23:17.543	12:00	5.0mph	05:17:14.209	
				29.1	00:34:48.291	17:56	3.3mph	05:52:02.500	
				31.04	00:31:39.706	16:19	3.7mph	06:23:42.206	
15 KATE ARSENAULT	ATLANTA, GA	6HRS	624	Laps: 14 06:05:09.15	14	N/A	F	31	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:19:45.675	10:11	5.9mph	00:19:45.675	
				3.88	00:19:11.796	09:53	6.1mph	00:38:57.471	
				5.82	00:21:14.168	10:56	5.5mph	01:00:11.639	
				7.76	00:21:15.675	10:57	5.5mph	01:21:27.314	
				9.7	00:26:55.732	13:52	4.3mph	01:48:23.046	
				11.64	00:20:40.516	10:39	5.6mph	02:09:03.562	
				13.58	00:21:36.589	11:08	5.4mph	02:30:40.151	
				15.52	00:24:08.645	12:26	4.8mph	02:54:48.796	
				17.46	00:52:24.074	27:00	2.2mph	03:47:12.870	
				19.4	00:26:51.643	13:50	4.3mph	04:14:04.513	
				21.34	00:26:14.492	13:31	4.4mph	04:40:19.005	
				23.28	00:31:25.394	16:11	3.7mph	05:11:44.399	
				25.22	00:27:10.436	14:00	4.3mph	05:38:54.835	
				27.16	00:26:14.315	13:31	4.4mph	06:05:09.150	
16 JENNIFER GILES	ATLANTA, GA	6HRS	633	Laps: 14 06:05:09.65	14	N/A	F	39	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:19:45.847	10:11	5.9mph	00:19:45.847	
				3.88	00:19:12.504	09:54	6.1mph	00:38:58.351	
				5.82	00:21:14.109	10:56	5.5mph	01:00:12.460	
				7.76	00:24:17.652	12:31	4.8mph	01:24:30.112	
				9.7	00:27:03.037	13:56	4.3mph	01:51:33.149	
				11.64	00:25:13.435	13:00	4.6mph	02:16:46.584	
				13.58	00:28:06.838	14:29	4.1mph	02:44:53.422	
				15.52	00:25:27.624	13:07	4.6mph	03:10:21.046	
				17.46	00:36:51.624	19:00	3.2mph	03:47:12.670	
				19.4	00:26:52.581	13:51	4.3mph	04:14:05.251	
				21.34	00:26:14.124	13:31	4.4mph	04:40:19.375	
				23.28	00:31:25.595	16:11	3.7mph	05:11:44.970	
				25.22	00:27:10.398	14:00	4.3mph	05:38:55.368	
				27.16	00:26:14.284	13:31	4.4mph	06:05:09.652	

Farmdaze 6 Hour

Place	Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
17	JASON EDENFIELD	ELABELL, GA	6HRS	620	Laps: 14 06:24:16.76	14	N/A	M	38	USA
					<u>Split Description</u>					<u>Cummulative</u>
					1.94	00:20:32.522	10:35		5.7mph	00:20:32.522
					3.88	00:20:49.329	10:44		5.6mph	00:41:21.851
					5.82	00:21:27.366	11:03		5.4mph	01:02:49.217
					7.76	00:21:07.395	10:53		5.5mph	01:23:56.612
					9.7	00:23:56.127	12:20		4.9mph	01:47:52.739
					11.64	00:23:36.757	12:10		4.9mph	02:11:29.496
					13.58	00:25:38.655	13:13		4.5mph	02:37:08.151
					15.52	00:26:34.501	13:41		4.4mph	03:03:42.652
					17.46	00:36:39.592	18:53		3.2mph	03:40:22.244
					19.4	00:42:29.405	21:54		2.7mph	04:22:51.649
					21.34	00:42:24.129	21:51		2.7mph	05:05:15.778
					23.28	00:28:47.215	14:50		4.0mph	05:34:02.993
					25.22	00:23:00.976	11:51		5.1mph	05:57:03.969
					27.16	00:27:12.796	14:01		4.3mph	06:24:16.765
18	VICTORIA NAGEL	CHARLESTON, SC	6HRS	627	Laps: 14 06:50:38.86	14	N/A	F	32	USA
					<u>Split Description</u>					<u>Cummulative</u>
					1.94	00:24:27.161	12:36		4.8mph	00:24:27.161
					3.88	00:25:44.281	13:16		4.5mph	00:50:11.442
					5.82	00:26:46.969	13:48		4.3mph	01:16:58.411
					7.76	00:26:16.520	13:32		4.4mph	01:43:14.931
					9.7	00:26:28.688	13:38		4.4mph	02:09:43.619
					11.64	00:27:38.497	14:14		4.2mph	02:37:22.116
					13.58	00:29:06.142	15:00		4.0mph	03:06:28.258
					15.52	00:30:30.854	15:43		3.8mph	03:36:59.112
					17.46	00:29:48.764	15:22		3.9mph	04:06:47.876
					19.4	00:29:41.562	15:18		3.9mph	04:36:29.438
					21.34	00:28:20.460	14:36		4.1mph	05:04:49.898
					23.28	00:27:33.927	14:12		4.2mph	05:32:23.825
					25.22	00:25:38.958	13:13		4.5mph	05:58:02.783
					27.16	00:52:36.084	27:06		2.2mph	06:50:38.867
19	BRIAN GARVIN	SAVANNAH, GA	6HRS	634	Laps: 13 06:15:17.51	13	N/A	M	42	USA
					<u>Split Description</u>					<u>Cummulative</u>
					1.94	00:20:35.320	10:36		5.7mph	00:20:35.320
					3.88	00:20:46.968	10:42		5.6mph	00:41:22.288
					5.82	00:21:27.839	11:03		5.4mph	01:02:50.127
					7.76	00:21:07.313	10:53		5.5mph	01:23:57.440
					9.7	00:23:58.981	12:21		4.9mph	01:47:56.421
					11.64	00:23:36.840	12:10		4.9mph	02:11:33.261
					13.58	00:25:39.067	13:13		4.5mph	02:37:12.328
					15.52	00:28:06.735	14:29		4.1mph	03:05:19.063
					17.46	00:35:04.427	18:04		3.3mph	03:40:23.490
					19.4	00:42:48.524	22:04		2.7mph	04:23:12.014
					21.34	00:42:04.484	21:41		2.8mph	05:05:16.498
					23.28	00:36:21.335	18:44		3.2mph	05:41:37.833
					25.22	00:33:39.683	17:21		3.5mph	06:15:17.516
20	JOHN MCPHERSON	WEST COLUMBIA, SC	6HRS	608	Laps: 13 06:28:29.45	13	N/A	M	9	USA
					<u>Split Description</u>					<u>Cummulative</u>
					1.94	00:19:26.514	10:01		6.0mph	00:19:26.514
					3.88	00:17:03.054	08:47		6.8mph	00:36:29.568
					5.82	00:24:43.733	12:44		4.7mph	01:01:13.301
					7.76	00:28:40.385	14:46		4.1mph	01:29:53.686
					9.7	00:30:23.508	15:39		3.8mph	02:00:17.194
					11.64	00:34:32.838	17:48		3.4mph	02:34:50.032
					13.58	00:28:21.339	14:37		4.1mph	03:03:11.371
					15.52	00:35:18.488	18:12		3.3mph	03:38:29.859
					17.46	00:26:46.065	13:47		4.3mph	04:05:15.924
					19.4	00:36:20.744	18:44		3.2mph	04:41:36.668
					21.34	00:41:09.218	21:12		2.8mph	05:22:45.886
					23.28	00:28:44.913	14:49		4.0mph	05:51:30.799
					25.22	00:36:58.656	19:03		3.1mph	06:28:29.455

Farmdaze 6 Hour

Place	Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number	
21	REBECCA CORBETT	CHARLESTON, SC	6HRS	612	Laps: 12 05:40:30.32	12	N/A	F	39	USA	
					<u>Split Description</u>					<u>Split Time</u>	
										<u>Pace</u>	
										<u>Speed</u>	
										<u>Cummulative</u>	
					1.94	00:24:22.370	12:33			4.8mph	00:24:22.370
					3.88	00:25:25.956	13:06			4.6mph	00:49:48.326
					5.82	00:25:52.073	13:20			4.5mph	01:15:40.399
					7.76	00:27:03.594	13:56			4.3mph	01:42:43.993
					9.7	00:26:57.147	13:53			4.3mph	02:09:41.140
					11.64	00:27:36.849	14:14			4.2mph	02:37:17.989
					13.58	00:28:22.486	14:37			4.1mph	03:05:40.475
					15.52	00:28:23.470	14:38			4.1mph	03:34:03.945
					17.46	00:32:38.685	16:49			3.6mph	04:06:42.630
					19.4	00:28:43.040	14:48			4.1mph	04:35:25.670
					21.34	00:29:29.213	15:12			3.9mph	05:04:54.883
					23.28	00:35:35.445	18:20			3.3mph	05:40:30.328
22	MICHAEL SEARS	CLEMSON, SC	6HRS	628	Laps: 12 05:42:25.43	12	N/A	M	47	USA	
					<u>Split Description</u>					<u>Split Time</u>	
										<u>Pace</u>	
										<u>Speed</u>	
										<u>Cummulative</u>	
					1.94	00:22:39.169	11:40			5.1mph	00:22:39.169
					3.88	00:24:03.155	12:23			4.8mph	00:46:42.324
					5.82	00:29:35.193	15:15			3.9mph	01:16:17.517
					7.76	00:23:27.927	12:05			5.0mph	01:39:45.444
					9.7	00:25:38.314	13:12			4.5mph	02:05:23.758
					11.64	00:25:55.268	13:21			4.5mph	02:31:19.026
					13.58	00:26:08.132	13:28			4.5mph	02:57:27.158
					15.52	00:27:09.446	13:59			4.3mph	03:24:36.604
					17.46	00:30:08.065	15:32			3.9mph	03:54:44.669
					19.4	00:28:09.522	14:30			4.1mph	04:22:54.191
					21.34	00:33:05.411	17:03			3.5mph	04:55:59.602
					23.28	00:46:25.837	23:56			2.5mph	05:42:25.439
23	KATHLEEN BUSH	ROSWELL, GA	6HRS	614	Laps: 12 05:52:28.93	12	N/A	F	65	USA	
					<u>Split Description</u>					<u>Split Time</u>	
										<u>Pace</u>	
										<u>Speed</u>	
										<u>Cummulative</u>	
					1.94	00:23:17.449	12:00			5.0mph	00:23:17.449
					3.88	00:25:24.198	13:05			4.6mph	00:48:41.647
					5.82	00:23:54.873	12:19			4.9mph	01:12:36.520
					7.76	00:25:28.706	13:08			4.6mph	01:38:05.226
					9.7	00:25:43.028	13:15			4.5mph	02:03:48.254
					11.64	00:27:25.734	14:08			4.2mph	02:31:13.988
					13.58	00:30:03.705	15:29			3.9mph	03:01:17.693
					15.52	00:29:27.846	15:11			4.0mph	03:30:45.539
					17.46	00:33:44.457	17:23			3.4mph	04:04:29.996
					19.4	00:34:28.879	17:46			3.4mph	04:38:58.875
					21.34	00:35:34.831	18:20			3.3mph	05:14:33.706
					23.28	00:37:55.230	19:32			3.1mph	05:52:28.936
24	EDWARD FALLON	KEY BISCAYNE, FL	6HRS	625	Laps: 12 05:57:48.65	12	N/A	M	22	USA	
					<u>Split Description</u>					<u>Split Time</u>	
										<u>Pace</u>	
										<u>Speed</u>	
										<u>Cummulative</u>	
					1.94	00:22:35.941	11:38			5.2mph	00:22:35.941
					3.88	00:25:28.712	13:08			4.6mph	00:48:04.653
					5.82	00:23:22.711	12:03			5.0mph	01:11:27.364
					7.76	00:29:40.649	15:17			3.9mph	01:41:08.013
					9.7	00:27:54.769	14:23			4.2mph	02:09:02.782
					11.64	00:31:55.005	16:27			3.6mph	02:40:57.787
					13.58	00:25:50.333	13:19			4.5mph	03:06:48.120
					15.52	00:28:35.313	14:44			4.1mph	03:35:23.433
					17.46	00:30:54.762	15:56			3.8mph	04:06:18.195
					19.4	00:47:55.769	24:42			2.4mph	04:54:13.964
					21.34	00:39:38.696	20:26			2.9mph	05:33:52.660
					23.28	00:23:55.994	12:20			4.9mph	05:57:48.654

Farmdaze 6 Hour

Place	Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
25	MICHAEL MANTICA	CHARLESTON, SC	6HRS	604	Laps: 12 06:03:48.57	12	N/A	M	33	USA
					<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
					1.94	00:22:04.949	11:22	5.3mph	00:22:04.949	
					3.88	00:24:32.477	12:39	4.7mph	00:46:37.426	
					5.82	00:25:30.724	13:09	4.6mph	01:12:08.150	
					7.76	00:27:17.332	14:04	4.3mph	01:39:25.482	
					9.7	00:26:40.701	13:45	4.4mph	02:06:06.183	
					11.64	00:26:04.424	13:26	4.5mph	02:32:10.607	
					13.58	00:28:19.931	14:36	4.1mph	03:00:30.538	
					15.52	00:28:55.182	14:54	4.0mph	03:29:25.720	
					17.46	00:34:51.096	17:57	3.3mph	04:04:16.816	
					19.4	00:33:12.118	17:06	3.5mph	04:37:28.934	
					21.34	00:37:54.722	19:32	3.1mph	05:15:23.656	
					23.28	00:48:24.918	24:57	2.4mph	06:03:48.574	
26	GAIL COLLINS	JEFFERSON, GA	6HRS	613	Laps: 12 06:16:27.35	12	N/A	F	47	USA
					<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
					1.94	00:27:54.329	14:23	4.2mph	00:27:54.329	
					3.88	00:26:54.132	13:52	4.3mph	00:54:48.461	
					5.82	00:28:48.839	14:51	4.0mph	01:23:37.300	
					7.76	00:30:29.051	15:42	3.8mph	01:54:06.351	
					9.7	00:31:39.344	16:19	3.7mph	02:25:45.695	
					11.64	00:31:45.625	16:22	3.7mph	02:57:31.320	
					13.58	00:31:59.379	16:29	3.6mph	03:29:30.699	
					15.52	00:31:42.992	16:20	3.7mph	04:01:13.691	
					17.46	00:33:31.960	17:17	3.5mph	04:34:45.651	
					19.4	00:32:56.300	16:58	3.5mph	05:07:41.951	
					21.34	00:33:52.810	17:27	3.4mph	05:41:34.761	
					23.28	00:34:52.598	17:58	3.3mph	06:16:27.359	
27	LAEL MCKAY	CHARLESTON, SC	6HRS	610	Laps: 12 06:50:39.34	12	N/A	F	34	USA
					<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
					1.94	00:22:37.638	11:39	5.1mph	00:22:37.638	
					3.88	00:24:39.338	12:42	4.7mph	00:47:16.976	
					5.82	00:24:01.093	12:22	4.8mph	01:11:18.069	
					7.76	00:26:31.980	13:40	4.4mph	01:37:50.049	
					9.7	00:25:11.806	12:59	4.6mph	02:03:01.855	
					11.64	00:27:46.400	14:19	4.2mph	02:30:48.255	
					13.58	00:26:14.199	13:31	4.4mph	02:57:02.454	
					15.52	00:25:39.248	13:13	4.5mph	03:22:41.702	
					17.46	01:13:55.146	38:06	1.6mph	04:36:36.848	
					19.4	00:40:33.349	20:54	2.9mph	05:17:10.197	
					21.34	00:29:26.112	15:10	4.0mph	05:46:36.309	
					23.28	01:04:03.034	33:01	1.8mph	06:50:39.343	
28	MICHELE MILNER	CHARLESTON, SC	6HRS	616	Laps: 11 03:03:09.49	11	N/A	F	34	USA
					<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
					1.94	00:16:02.039	08:15	7.3mph	00:16:02.039	
					3.88	00:16:32.086	08:31	7.0mph	00:32:34.125	
					5.82	00:15:55.107	08:12	7.3mph	00:48:29.232	
					7.76	00:16:00.892	08:15	7.3mph	01:04:30.124	
					9.7	00:16:09.010	08:19	7.2mph	01:20:39.134	
					11.64	00:15:51.528	08:10	7.3mph	01:36:30.662	
					13.58	00:17:16.769	08:54	6.7mph	01:53:47.431	
					15.52	00:16:15.883	08:23	7.2mph	02:10:03.314	
					17.46	00:16:35.821	08:33	7.0mph	02:26:39.135	
					19.4	00:17:49.181	09:11	6.5mph	02:44:28.316	
					21.34	00:18:41.178	09:37	6.2mph	03:03:09.494	

Farmdaze 6 Hour

Place	Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
29	LISA GROOMS	CHARLESTON, SC	6HRS	609	Laps: 11 06:02:47.84	11	N/A	F	44	USA
					<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
					1.94	00:22:37.503	11:39	5.1mph	00:22:37.503	
					3.88	00:24:21.802	12:33	4.8mph	00:46:59.305	
					5.82	00:24:18.172	12:31	4.8mph	01:11:17.477	
					7.76	00:26:31.294	13:40	4.4mph	01:37:48.771	
					9.7	00:25:10.967	12:58	4.6mph	02:02:59.738	
					11.64	00:24:20.575	12:32	4.8mph	02:27:20.313	
					13.58	00:25:38.556	13:13	4.5mph	02:52:58.869	
					15.52	00:29:41.831	15:18	3.9mph	03:22:40.700	
					17.46	01:15:10.175	38:44	1.5mph	04:37:50.875	
					19.4	00:41:40.889	21:29	2.8mph	05:19:31.764	
					21.34	00:43:16.079	22:18	2.7mph	06:02:47.843	
30	PAULA SCOTT	SIMPSONVILLE, SC	6HRS	605	Laps: 10 05:28:24.41	10	N/A	F	49	USA
					<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
					1.94	00:23:02.428	11:52	5.1mph	00:23:02.428	
					3.88	00:30:55.894	15:56	3.8mph	00:53:58.322	
					5.82	00:29:44.873	15:20	3.9mph	01:23:43.195	
					7.76	00:38:39.661	19:55	3.0mph	02:02:22.856	
					9.7	00:34:19.399	17:41	3.4mph	02:36:42.255	
					11.64	00:35:46.803	18:26	3.3mph	03:12:29.058	
					13.58	00:31:09.748	16:03	3.7mph	03:43:38.806	
					15.52	00:39:11.481	20:12	3.0mph	04:22:50.287	
					17.46	00:35:50.165	18:28	3.2mph	04:58:40.452	
					19.4	00:29:43.960	15:19	3.9mph	05:28:24.412	
31	ASHLEY WOOLDRIDGE	CHARLESTON, SC	6HRS	603	Laps: 10 06:03:42.61	10	N/A	F	32	USA
					<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
					1.94	00:31:15.456	16:06	3.7mph	00:31:15.456	
					3.88	00:31:26.078	16:12	3.7mph	01:02:41.534	
					5.82	00:33:15.276	17:08	3.5mph	01:35:56.810	
					7.76	00:38:00.945	19:35	3.1mph	02:13:57.755	
					9.7	00:38:28.760	19:50	3.0mph	02:52:26.515	
					11.64	00:43:19.560	22:20	2.7mph	03:35:46.075	
					13.58	00:38:19.847	19:45	3.0mph	04:14:05.922	
					15.52	00:37:50.979	19:30	3.1mph	04:51:56.901	
					17.46	00:37:07.715	19:08	3.1mph	05:29:04.616	
					19.4	00:34:37.995	17:51	3.4mph	06:03:42.611	
32	GRANT EDEBOHLS	LOGANVILLE, GA	6HRS	602	Laps: 10 07:00:08.51	10	N/A	M	13	USA
					<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
					1.94	00:30:00.282	15:28	3.9mph	00:30:00.282	
					3.88	00:32:02.358	16:30	3.6mph	01:02:02.640	
					5.82	00:37:32.161	19:20	3.1mph	01:39:34.801	
					7.76	00:39:19.138	20:16	3.0mph	02:18:53.939	
					9.7	00:45:17.854	23:21	2.6mph	03:04:11.793	
					11.64	00:45:27.048	23:25	2.6mph	03:49:38.841	
					13.58	00:54:07.479	27:54	2.2mph	04:43:46.320	
					15.52	00:42:14.626	21:46	2.8mph	05:26:00.946	
					17.46	00:33:13.585	17:07	3.5mph	05:59:14.531	
					19.4	01:00:53.981	31:23	1.9mph	07:00:08.512	